

PULANE YA U FUNZA YO SEDZULUSWAHO YA NWAHA WA 2021- 2023

Gireidi ya 9 THEMO YA 1

VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U TALELA	U NWALA NA U NETSHEDZA	MILAYO NA ZWIVHUMBEO ZWA LUAMBO
Vhege 1	U linga ho linganyiswaho ha mutheo ho itiwaho. Zwidodombedzwa zwo kuvhanganywa na vhukoni ha vhagudi ho wanuluswa nahone mavhaka a zwa u guda o taniwa khagala. Mawanwa haya a tea u thusedza kha nyito dza u funza na u guda.			
Vhege 2	<p>Zwitirathedzhi zwa u thetshesela na u amba</p> <p>Nyambedzano ya Oralala (yo rangwaho phanda nga mudededzi)</p> <p>U thetshesela kha/u talela khungedzelo na ita nyambedzano)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thounu • Luvhilo • U shumisa luambo lwa nyanyuwo na u fhuredzela • Saizi ya fonto • Zwifanyiso 	<p>U vhala / u talela u itela u pfesesa</p> <p>Zwibveledzwa zwa mbonalo: khungedzelo/ Positara</p> <p>Zwitirathedzhi zwa u vhala</p> <ul style="list-style-type: none"> • U sikima • U sikena • U vhala wo tou fombe • U humbulele thalutshedzo/ita iniferentsi • U humbulele thalutshedzo ya maipfi a songo dowealeho nga u shumisa zwipida zwo vhumbaho ipfi • Luambo lwa nyanyuwo • U shumisa ndongazwiga na fonto <p>Maitele a u vhala</p> <ul style="list-style-type: none"> • U rangela u vhala (fonto, zwifanyiso) 	<p>Zwibveledzwa zwa vhudavhivhidzani:</p> <p>Khungedzelo/postara</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fomethe i re yone • Ndivho, zwo livhiswaho khavho • Mbonalo dza tshibveledzwa, zwiga zwa mbonalo sa zwifanyiso, fonto-khulwane na thukhu, • Kushumisele kwa luambo, luambo lwa u kwengweledza, rithoriki, u sea • Ridzhisita • Kunangele kwa maipfi, thalutshedzo ire khagala <p>U sedza kha maitele a u nwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • U pulana • U ita mvetomveto • U ita ndovhololo • U dzudzanya 	<p>U ombedzelwa ha zwivhumbeo na milayo ya kushumisele kwa luambo zwo itwaho kha gireidi dzo fhiraho</p> <p>U shuma na/nga maipfi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mupeleto na phetheni dza mupeleto • Thukhufhadzo dza maipfi(abrivesheni) <p>U shuma na/nga mafungo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tshivhumbeo tsha fhungo, madzina, mataluli, masala <p>Divhaipfi kha nyimele Ndovhololo ya girama u bva kha zwe vhagudi vha nwala</p>

Gireidi ya 9 THEMO YA 1

VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U TALELA	U NWALA NA U NETSHEDZA	MILAYO NA ZWIVHUMBEO ZWA LUAMBO
	<ul style="list-style-type: none"> • Luambo lwa muvhili 	<ul style="list-style-type: none"> • U vhala (mbonalo dza tshibveledzwa: tshilogeni, logo, luambo lwo shumiswaho) • Nga murahu ha u vhala (u fhindula mbudziso) 	<ul style="list-style-type: none"> • U vhalulula u itla u khakhulula na u netshedza <p>Nwalani khungedzelo /phositara</p>	
3-4	<p>Zwitirathedzhi zwa u thetshesesa na u amba</p> <p>U thetshesesa kha u vhalwa ha tshibveledzwa</p> <p>U topola na amba nga: -- kushumisele kwa ipfi -- kushumisele kwa thounu na luvhilo -- ndongazwiga kha u vhala -- mathomo na phendelo</p> <ul style="list-style-type: none"> • U ita nyambedzano nga zwiga zwi re afho nthu 	<p>U vhala tshibveledzwa tsha litherala sa: Dirama/nganea pfufhi/folukuloo</p> <ul style="list-style-type: none"> • U amba zwavho nga ha mbonalo dza ndeme sa, vhabvumbedzwa, vhubvumbedzi, puloto, khudano, siangane, fhethuvhupo, muanetsheli, thero. <p>Maitele a u vhala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U rangela u vhala (u divhadza tshibveledzwa/u I humbulela zwiitei) -- siangane/fhethuvhupo -- u amba nga thero • u vhala (mbonalo dza tshibveledzwa) • Nga murahu ha u vhala (u fhindula mbudziso, 	<p>Nwalani CV (linwalovhune) na vhurifhi vhu tshimbilaho nayo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fomethe I re yone • zwo livhiswaho khavho, ndivho na myimele • Kunangele kwa maipfi • Mihumbulo mihulwane na i tikedzaho • Kushumisele kwa luambo • Ridzhisita • Nzudzanyo I lunzhedzanaho ya mafhungo • U shumisa matanganyi u itela u tumekanya • U shumisa tshaka dza mafhungo dzo fhambanaho, vhulapfu na zwivhumbeo <p>U sedza kha maitele a u nwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • U pulana • U ita mvetomveto • U ita ndovhololo • U dzudzanya 	<p>U ombedzelwa ha zwivhumbeo na milayo ya kushumisele kwa luambo zwo itwaho kha gireidi dzo fhiraho</p> <p>U shuma na/nga maipfi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mupeleto na phetheni dza mupeleto • Thukhufhadzo dza maipfi(abrivesheni) • Midzi, thangi na mitshila, fhungo terekano na tswitititi <p>U shuma na/ nga mafhungo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masala • Ndongazwiga • zwifhinga

Gireidi ya 9 THEMO YA 1

VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U TALELA	U NWALA NA U NETSHEDZA	MILAYO NA ZWIVHUMBEO ZWA LUAMBO
	<p>U vholela ntho ho lugiselwaho</p> <ul style="list-style-type: none"> • U shumisa zwikili zwa u amba zwo teaho sa thounu, volume, luvhilo, u bvisa ipfi, u bula ipfi, u elela <p>• Vhagudi vha nanga tshibveledzwa tshavho tsha u vhala vha vhala kilasini</p>	<p>vhambedza, fhambanyisa, thathuvha)</p> <p>U vhala/talela/zwibveledzwa zwa midia: dzikhathuni na zwitiripi zwa khomiki</p> <ul style="list-style-type: none"> • U sikima • U sikena • Luambo lwa muvhili • U humbulela thalutshedza dza maipfi a songo dowealeho na zwifanyiso (khathuni) u shumisa zwikili zwa zwipida zwa ipfi -- u talutshedzela -- u ita khumbulelwa 	<ul style="list-style-type: none"> • U vhalulula u itela u khakhulula na u netshedza <p>Nwalani CV (linwalovhune) na vhurifhi vhu tshimbilaho nayo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tshipitshi tsho livhaho na tsho vhwigwaho; <p>Tshivhumbeo tsha fhungo; lipfanisi</p> <p>Kushumisele kwa luambo nga ndila ya vhudzivha:</p> <p>Maidioma na mirero; mavhuvhisi, tatathino</p> <p>Divhaipfi kha nyimele Ndovhololo ya girama u bva kha zwe vhagudi vha nwala</p>
<p>U LINGA HA FOMALA MUSHUMO 1 ORALA: U VHALELA NTHA (20 maraga) Vhadededzi vha thoma aya maitele nga iyi saikili u khwathisedza uri vhagudi vhothe vho lingiwa hu tshi swika mafheloni a Themo ya 2. Mushumo uyu u tea u rekhodiwa mafheloni a Themo 2)</p>				

Gireidi ya 9 THEMO YA 1

VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U TALELA	U NWALA NA U NETSHEDZA	MILAYO NA ZWIVHUMBEO ZWA LUAMBO
5-6	<p>Zwitrathedzhi zwa u thetshelesa na u amba</p> <p>U thetshelesa khaseledzo ya lutingo/mufhindulano vhukati ha vhatanganedzi vha thingo na ane a khou thusiwa zwi tshi elana na khanedzano I kwamaho khonthiraka</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thounu • kushumisele kwa luambo • Regisitara • khaseledzo <p>U vholela ntho ho lugiselwaho</p> <ul style="list-style-type: none"> • U shumisa zwikili zwa u amba zwo teaho 	<p>U vhalo khonthiraka vhukati ha murengi na murengisi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tshivhumbeo • Kushumisele kwa luambo • U amba ha khonthiraka • Ndeme ya tsaino • Recourse in case of dispute <p>Vhurendi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mbonalo dza ndeme dza tshirendo • Tshivhumbeo tsha nga ngomu tsha tshirendo, figara dza muambo/zwifanyiso zwa muhumbulo, raimi, muungo • Tshivhumbeo tsha nda tsha tshirendo, mitaladzi, maipfi, zwitanza, • Kunwalele • thalutshedzo yo dzumbamaho • limudi • thero na milaedza 	<p>Zwibveledzwa zwa vhudavhidzani:</p> <p>Adzhenda na minethe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fomethe I re yone • Mapa wa muhumbulo u ita ndunzhendunzhe ya mihumbulo • Tshitaela na vhpufiwa hawe • Thounu • Mihumbulo mihulwane na mituku • Kushumisele kwa luambo • Ridzhisita • Nzudzanyo I lunzhedzanaho ya mafhungo • U shumisa matanganyi u itela u tumekanya • U shumisa tshaka dza mafhungo dzo fhambanaho, vhulapfu na zwivhumbeo <p>U sedza kha maitele a u nwala</p> <p>U pulana</p> <ul style="list-style-type: none"> • U ita mvetomveto • U ita ndovhololo • U dzudzanya • U vhalulula u itela u khakhulula na u netshedza 	<p>U ombedzelwa ha zwivhumbeo na milayo ya kushumisele kwa luambo zwo itwaho kha gireidi dzo fhiraho</p> <p>U shuma na/ nga maipfi: matanganyi</p> <p>U shuma na/nga mafhungo: Tshivhumbeo tsha fhungo; Tshaka dza mafhungo- Zwivhumbeo zwa mbudziso Mambwaita na mambwaitwa;</p> <p>Thalutshedzo dza maipfi: Maidioma na mirero</p> <p>Ndongazwiga na mupeleto: Phetheni dza mupeleto; abriviesheni - inishialazesheni, akhuromini, pfufhifhadzo ya dzina(thirankhesheni), afesisi, phothimanteau</p> <p>Divhaipfi kha nyimele:</p>

Gireidi ya 9 THEMO YA 1

VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U TALELA	U NWALA NA U NETSHEDZA	MILAYO NA ZWIVHUMBEO ZWA LUAMBO
	<p>sa thounu, volume, luvhilo, u bvisa ipfi, u bula ipfi, u elela</p> <p>• Vhagudiswa vha nanga tshibveledzwa tshavho tsha u vhala vha vhala kilasini</p>		<p>Nwalani adzhenda na minethe ni tshi tevhedza maitete a u nwala</p>	<p>Luambo lwa khonthiraka na lwa milayo Ndovhololo ya girama u bva kha zwe vhagudi vha nwala</p>

Gireidi ya 9 THEMO YA 1

VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U TALELA	U NWALA NA U NETSHEDZA	MILAYO NA ZWIVHUMBEO ZWA LUAMBO
7-8	<p>Zwitrathedzhi zwa u thetshelesa na u vhala</p> <p>U thetshelesa u itela u pfesesa (nyambedzano)</p> <ul style="list-style-type: none"> • U thetshelesa nyambedzano • U nwala notsi <p>-- Luambo na maanda</p> <p>-- Thounu</p> <p>-- Mudi</p> <p>-- Mathomele na phendelo</p> <ul style="list-style-type: none"> • U fhindula mbudziso <p>Orala: Tshipitshi tshi songo lugiselwaho</p> <p>U nanga thoho yo teaho</p> <ul style="list-style-type: none"> • U vhekanya vhutanzi nga ndunzhedunzhe 	<p>Tholokanyondivho ya u vhala:</p> <p>Tshibveledzwa tsha litherala: folukuloo/nganea/dirama</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mbonalo dza ndeme dza tshibveledzwa tsha litherala: sa mubvumbudzwa, nyito, mufhindulano, puloto, khudano, siangane, vhuthuvhupo, muanetsheli, thero <p>Maitele a u vhala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U rangela u vhala (u divhadza tshibveledzwa) • U vhala (mbonalo dza tshibveledzwa) • Nga murahu ha u vhala (u fhindula mbudziso, vhambedza, fhambanya, thathuvha)) <p>Vhurendi</p> <ul style="list-style-type: none"> • mbonalo dza ndeme dza tshirendo • tshivhumbeo tsha nga ngomu tsha tshirendo, figara dza muambo/zwifanyiso zwa muhumbulo, raimi, muungo 	<p>Nwalani Maanea: A</p> <p>nganetshelo/Thalutshedzo/ U vhuisa muhumbulo/ U tata khani</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kunangele kwa maipfi • Tshitaela na vhubufiwa hawe • Thalutshedzo i re khagala • Thounu • Mihumbulo mihulwane na mituku • Mapa wa muhumbulo u ita ndunzhendunzhe ya mihumbulo • U netshedza maanea uri a korekiwe <p>U sedza kha maitele a u nwala</p> <p>U pulana</p> <ul style="list-style-type: none"> • U ita mvetomveto • U ita ndovhololo • U dzudzanya • U vhalulula u itela u khakhulula na u netshedza 	<p>U ombedzelwa ha zwivhumbeo na milayo ya kushumisele kwa luambo zwo itwaho kha gireidi dzo fhiraho</p> <p>U shuma na/nga maipfi:</p> <p>Maiti o livhaho na a songo livhaho.</p> <p>U shuma na/nga mafhungo:</p> <p>Mafhungo vhukuma, matikedzi</p> <p>Thalutshedzo dza maipfi:</p> <p>Maidioma na mirero</p> <p>Ndongazwiga na mupeleto:</p> <p>Phetheni dza mupeleto; Akhuromini</p> <p>Divhaipfi kha nyimele:</p> <p>Ndovhololo ya girama u bva kha zwe vhagudi vha nwala</p>

Gireidi ya 9 THEMO YA 1

VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U TALELA	U NWALA NA U NETSHEDZA	MILAYO NA ZWIVHUMBEO ZWA LUAMBO
	<ul style="list-style-type: none"> • U topola divhaipfi yone na zwivhumbeo zwa luambo • Mathomele kwao na mafhedzele • U shumisa zwishumiswa zwa mbonalo, zwa u thetshelesa na mbonalo ho teaho 	<ul style="list-style-type: none"> • tshivhumbeo tsha nnda tsha tshirendo, mitaladzi, maipfi, zwitanza, • Kunwalele • thalutshedzo yo dzumbamaho • limudi • thero na mulaedza <p>Zwitirathedzhi zwa u vhalala</p> <ul style="list-style-type: none"> • U sikima, u sikena, visualization • u vhalala wo tou fombe • ita khumbulelwa/iniferentsi • Thalutshedzo ya maipfi • vhuimo ha munwali • Mbuno na kuvhonele kwawe • Thalutshedzo yo dzumbamaho 	<p>Nwalani maanea ni tshi tevhedza maitela a u nwala</p>	

Gireidi ya 9 THEMO YA 1

VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U TALELA	U NWALA NA U NETSHEDZA	MILAYO NA ZWIVHUMBEO ZWA LUAMBO
<p>MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 2: U NWALA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • MAANEA: A thaluso/ Nganetshelelo/ U vhuisa muhumbulo/U tata khani (40 maraga) • Mushumo uyu u itwa kati ha Themo 				
9-10	<p>Zwitirathedzhi zwa u thetshesela na u amba</p> <p>U thetshesela muvhigo wa gurandanda</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tshivhumbeo • Mbonalo • Kushumisele kwa luambo • Thounu • Regisitara • Mathomele na mafhedzele <p>U nekedza muvhigo wa orala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kushumisele kwa luambo 	<p>Vhalani gurandanda/repotu ya magazini</p> <p>Zwitirathedzhi zwa vhala</p> <ul style="list-style-type: none"> • U vhala wo tou fombe • Mbonalo dza tshibveledzwa sa Puloto, mubvumbedzwa, fhethuvhupo, muanetsheli, limudi, thero, • kuvhonele kwa muanetsheli • U humbulela thalutshedzo dza maipfi a songo dowealeho nga u sedza zwipida zwo a vhumbaho • Thalutshedzo ire khagala na yo dzumbamaho <p>Maitele a u vhala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U rangela u vhala (u divhadza tshibveledzwa) • U vhala (mbonalo dza tshibveledzwa) 	<p>Zwibveledzwa zwa vhudavhidzani: blog</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thodea dza tshibveledzwa na lushaka lwa tshibveledzwa • Fomethe, tshitaela, kuvhonele kwau • Zwo livhiswaho khavho, ndivho na nyimele • Kunangele kwa maipfi • Tshivhumbeo tsha mafhungo, vhulapfu na lushaka • Kufhatelwe kwa phara <p>U sedza kha maitele a u nwala</p> <p>U pulana</p> <ul style="list-style-type: none"> • U ita mvetomveto • U ita ndovhololo • U dzudzanya • U vhalulula u itela u khakhulula na u netshedza 	<p>U ombedzelwa ha zwivhumbeo na milayo ya kushumisele kwa luambo zwo itwaho kha gireidi dzo fhiraho</p> <p>U shuma na/ nga maipfi:</p> <p>Mamudi - Mamudi a thendelo Mamudi a ndaelo Mamudi a gonelo Mamudi a tsumbo</p> <p>U shuma na/nga fhungo:</p> <p>Mafhungo tswititi; mafhungo mbumbano; Ipf; zwifhinga;</p> <p>Thalutshedzo dza maipfi:</p> <p>Maidioma na mirero</p>

Gireidi ya 9 THEMO YA 1

VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U TALELA	U NWALA NA U NETSHEDZA	MILAYO NA ZWIVHUMBEO ZWA LUAMBO
	<ul style="list-style-type: none"> • Regisitara • Thounu • Luambo lwa muvhili • Mathomo, mutumbu na phendelo 	<ul style="list-style-type: none"> • Nga murahu ha u vhala (u fhindula mbudziso, vhambedza, fhambanya, thathuvha)) <p>Vhurendi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mbonalo dza ndeme dza tshirendo tshivhumbeo tsha nga ngomu tsha tshirendo, figara dza muambo/zwifanyiso zwa muhumbulo, raimi, muungo • tshivhumbeo tsha nda tsha tshirendo, mitaladzi, maipfi, zwitanza, • kunwalele • phindulo yo dzumbamaho • limudi • thero na mulaedza <p>U vhala/talela u itela u pfesesa (u shumisa muvhigo wa guranda)</p> <ul style="list-style-type: none"> • U sikima • U sikena •U vhala wo tou fombe 	<p>Nwalani blog ni tshi tevhedza maitete a u nwala.</p>	<p>Thalutshedzo dzi re khagala, dzo dzumbamaho, alitheresheni, asonentsi, lifamuthu</p> <p>Ndongazwiga na mupeleto: Phetheni dza mupeleto; zwidevhe; lunanga (apositirofi)</p> <p>Divhaipfi kha nyimele: Ndovhololo ya girama u bva kha zve vhagudi vha nwala</p>

Gireidi ya 9 THEMO YA 1

VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U TALELA	U NWALA NA U NETSHEDZA	MILAYO NA ZWIVHUMBEO ZWA LUAMBO
		<ul style="list-style-type: none"> • U humbulela/u ita iniferentsi (vhabvumbedzwa, fhethuvhupo, mulaedza) • U humbulela thalutshedzo ya maipfi a song doweleaho nga u sedza zwipida zwo a vhumbaho. • Luambo lwa nyanyuwo • U fhindula mbudziso 		
<p>MUSHUMO WA U LINGA HA FOMALA WA 3: U FHINDULA ZWIBVELEDZWA (maraga 70)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tshibveledzwa tsha litherari kana tshi si tsha litherari (Tholokanyondivho) (25 maraga) • Tshibveledzwa tsha u tou vhone (15 maraga) • Samari (10 maraga) • Milayo na Zwivhumbeo zwa Luambo (20 maraga) 				
NYITO DZA U LINGA DZA FOMETHIVI				
	<p>Nyito dza U Thetshelesa na U Amba</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nyito dzo fhambanaho dza U Thetshelesa na U Amba • Nyito dza U Thetshelesa na U Amba dzine dza anana na nyimele ya Covid-19 	<p>Nyito dza U Vhala na U Lavhelesa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maitele a u vhala • Nyito dza u vhalela n̄tha • Nyito dza tholokanyondivho (u vhalela u pfesesa) • Nyito dza litheretsha dzo d̄isendekaho kha tshaka tharu dza litheretsha dzo randelwaho iyo simesita 	<p>Nyito dza U Nwala na U Netshedza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maitele a u nwala • Kuñwalele kwa ndima / pharagirafu • Zwibveledzwa tshumiswa (thiratsekishinala) • Maanea • Mañwalwa a vhusiki 	<p>Nyito dza Milayo na Zwivhumbeo zwa Luambo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nyito dzo vanganaho dza Milayo na Zwivhumbeo zwa Luambo

Gireidi ya 9 THEMO YA 1				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U TALELA	U NWALA NA U NETSHEDZA	MILAYO NA ZWIVHUMBEO ZWA LUAMBO
	SAMARI			
	MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 1 ORALA <ul style="list-style-type: none"> • U vhalela n̄tha (Maraga dza 20) • Mushumo hoyu u thomiwa kha Themo 1 wa khunyeledzwa kha Themo ya 2 hune wa ḡo tea u rekhodiwa hone. 	MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 2 U N̄WALA <ul style="list-style-type: none"> • Maanea: (Maraga dza 40) Thaluso / Nganetshelo / U vhuisa muhumbulo (Vhukati ha Themo) 	MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 3 (Maraga dza 70) <ul style="list-style-type: none"> • U fhindula zwi tshi bva kha zwibveledzwa: Tholokanyonḡivho ya u vhala • Zwibveledzwa zwa ḡitheretsha na zwi si zwa ḡitheretsha (25) • Tshibveledzwa tsha u tou vhone (15) • Samari (10) • Milayo na Zwivhumbeo zwa Luambo (20) 	

GirEIDI YA 9 THEMO YA 2

VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U TALELA	U NWALA NA U NETSHEDZA	MILAYO NA ZWIVHUMBEO ZWA LUAMBO
1-2	<p>U thetshesela u itela u pfesesa U thetshesela tshitori</p> <ul style="list-style-type: none"> • Topola mihumbulo mihulwane na i tikedzaho • Kushumisele kwa luambo • ridzhisitara • u fhindula mbudziso <p>Tshipitshi tsho lugiselwaho Vhagudi vha ita thodisiso sa nyito ya ndugiselo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • U nekedza khaseledzo • Luambo lwa muvhili • Mathomele na mafhedzele • Kushumisele kwa luambo 	<p>U vhalo tshibveledzwa tsha litheretsha sa: folukuloo/nganea Zwitirathedzhi zwa u vhalo</p> <ul style="list-style-type: none"> • U vhalo wo tou fombe • mbonalo dza tshibveledzwa: Puloto, vhabvumbedzwa, fhethuvhupo, muanetshelo, limudi, thero, Kuvhonele kwa muanetsheli • U nea thalutshedzo ya maipfi a songo doweleaho nga u sedza zwipida zwo a vhumbaho •Tshivhumbeo tsha luambo na tshitaela <p>Maitele a u vhalo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U rangela u vhalo (u divhadza tshibveledzwa) • U vhalo (mbonalo dza tshibveledzwa) • Nga murahu ha u vhalo (u fhindula mbudziso, 	<p>Zwibveledzwa zwa vhudavhidzani: Ripoto</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thodea dza tshibveledzwa na lushaka lwa tshibveledzwa • Fomethe, tshitaela, kuvhonele kwau • Zwo livhiswaho khavho, ndivho na nyimele • Kunangele kwa maipfi • Tshivhumbeo tsha mafhungo, vhulapfu na lushaka • Kufhatelwe kwa phara <p>Mapa wa mihumbulo u itela u vhekanya mihumbulo nga u tevhekana</p> <p>U sedza kha maitele a u nwala U pulana</p> <ul style="list-style-type: none"> • U ita mvetomveto • U ita ndovhololo • U dzudzanya 	<p>U ombedelwa ha zwivhumbeo na milayo ya kushumisele kwa luambo zwo itwaho kha gireidi dzo firaaho</p> <p>U shuma na/nga maipfi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mupeleto na phetheni dza mupeleto • Thukhufhadzo dza maipfi(abrivesheni) • Midzi, thangi na mitshila, masala <p>U shuma na/ nga mafhungo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nyangaredzo <p>Tshipitshi tsho livhaho na tshi songo livhaho;</p>

GirEIDI YA 9 THEMO YA 2

VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U TALELA	U NWALA NA U NETSHEDZA	MILAYO NA ZWIVHUMBEO ZWA LUAMBO
		<p>vhambedza, fhambanya, thathuvha</p> <p>Vhurendi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mbonalo dza vhurendi • tshivhumbeo tsha nga ngomu tsha tshirendo, figara dza muambo/zwifanyiso zwa muhumbulo, raimi, muungo • tshivhumbeo tsha nda tsha tshirendo, mitaladzi, maipfi, zwitanza • kunwalele • thalutshedzo yo dzumbamaho • limudi • thero na mulaedza 	<ul style="list-style-type: none"> • U vhalulula u itela u khakhulula na u netshedza <p>Nwalani ripoto no sedza maitete a u nwala</p>	<p>mambwaita na mambwaitwa</p> <p>Zwifhinga</p> <p>U shuma na/ nga maipfi:</p> <p>matanganyi</p> <p>U shuma na/nga mafhungo:</p> <p>Tshivhumbeo tsha fhungo;</p> <p>Tshaka dza mafhungo-</p> <p>Zwivhumbeo zwa mbudziso</p> <p>Mambwaita na mambwaitwa</p> <p>Thalutshedzo dza maipfi:</p> <p>Maidioma na mirero;</p> <p>thalutshedzo dzi re khagala na dzo dzumbamaho.</p> <p>Ndongazwiga na mupeleto:</p> <p>Zwidevhe; phetheni dza mupeleto; abriviesheni</p> <p>Divhaipfi kha nyimele:</p> <p>Ndovhololo ya girama u bva kha zwe vhagudi vha nwala</p>

Gireidi YA 9 THEMO YA 2

VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U TALELA	U NWALA NA U NETSHEDZA	MILAYO NA ZWIVHUMBEO ZWA LUAMBO
	<p>SHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 1: ORALA (20 maraga) Mushumo wo thomaho kha Themo ya 1 u tea u iswa phanda</p> <ul style="list-style-type: none"> • U vhalela ntha <p>Vhadededzi vha thoma mushumo wa u linga nga Themo ya 1 u itela uri vhagudi vha vhe vho lingiwa vhothe mafheloni a Themo 2)</p>			
<p>3-4</p>	<p>Zwitirathedzhi zwa U thetshesela na U amba</p> <p>U thetshesela u itela u pfesesa: kha</p> <p>Tshipitshi tsho rekhodiwaho</p> <p>U talutshedzela zwitirathedzhi zwa maitele a u thetshesela</p> <ul style="list-style-type: none"> • U fhindula mbudziso nga u tou nwala <p>U vhala hu songo lugiselwaho</p> <ul style="list-style-type: none"> • U shumisa ipfi nga ndila yone, thounu na luvhilo • Ndongazwiga kha u vhala 	<p>U vhala tshibveledzwa tsha litheretsha, tsumbo, Dirama, nganea pfufhi/ folukuloo</p> <ul style="list-style-type: none"> • U sedza ho khetheaho kha mbonalo dza tshibveledzwa tsha lithiretsha • U sumbedza u pfesesa mveledziso ya puloto na khudano, vhubvumbedzi na mathakheni, siangane, fhethuvhupo, mushumo wa muanetsheli, thero, kufhedzele na mafhedziselo. <p>Maitele a u vhala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U rangela u vhala (u divhadza tshibveledzwa) • U vhala (mbonalo dza tshibveledzwa) 	<p>Zwibveledzwa zwilapfu zwa vhudavhidzani: tsumbo, Athikili ya gurannda/athikili ya magazini</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fomethe i re yone • Ndivho • Mihumbulo mihulwane na I tikedzaho • Nzudzanyo I lunzhedzanaho ya mafhungo • U shumisa matanganyi u itela u tumekanya • U shumisa tshaka dzo fhambanaho dza mafhungo, vhulapfu na zwivhumbeo • Mapa wa muhumbulo u itela u vhekanya mihumbulo nga u tevhekana 	<p>U ombedelwa ha zwivhumbeo na milayo ya kushumisele kwa luambo zwo itwaho kha gireidi dzo fhiraho</p> <p>U shuma na/ nga maipfi:</p> <p>Maiti (a sa ratheli; a no rathela)</p> <p>U shuma na/ nga mafhungo:</p> <p>mafhungotserekano</p> <ul style="list-style-type: none"> • nyangaredzo <p>Tshipitshi tsho livhaho na tshi songo livhaho;</p> <p>Thalutshedzo dza maipfi:</p>

GirEIDI YA 9 THEMO YA 2

VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U TALELA	U NWALA NA U NETSHEDZA	MILAYO NA ZWIVHUMBEO ZWA LUAMBO
	<ul style="list-style-type: none"> • Luambo lwa muvhili • Vhutumani ha vhathetshelesi 	<ul style="list-style-type: none"> • Nga murahu ha u vhala (u fhindula mbudziso, vhambedza, fhambanya, thathuvha U vhala/talela tshibveledzwa, tsumbo: athikili ya gurannya/ athikili ya magazini u itela u wana mafhungo na u pfesesa Zwitirathedzhi zwa u vhala itela u pfesesa ndima kha bugupfarwa • U sikima na u sikena • U vhala wo tou fombe • Ndivho na tshigwada tsho livhiswaho khatsho • U humbulela thalutshedzo na kufhedzele • Mbuno na kuvhonele kwau • U nea vhupfiwa hau • Thalutshedzo dza maipfi a songo dowealeho • Topola luambo lwa u fhuredzela U ita samari ya tshibveledzwa 	<p>U sedza kha maitete a u nwala</p> <p>U pulana</p> <ul style="list-style-type: none"> • U ita mvetomveto • U ita ndovhololo • U dzudzanya • U vhalulula u itela u khakhulula na u netshedza <p>Nwalani athikili ya gurannya/ ya magazini</p>	<p>Maidioma na mirero</p> <p>Ndongazwiga na mupeleto:</p> <p>Zwidevhe; phetheni dza mupeleto; abriviesheni</p> <p>Divhaipfi kha nyimele: Ndovhololo ya girama u bva kha zve vhagudi vha nwala</p>

GireIDI YA 9 THEMO YA 2

VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U TALELA	U NWALA NA U NETSHEDZA	MILAYO NA ZWIVHUMBEO ZWA LUAMBO
<p align="center">5-6</p>	<p>Zwitirathedzhi zwa U thetshesela na U amba</p> <p>U thetshesela tshibveledzwa tsha orala tshi ngaho sa inthaviyu/tshipitshi/ u anetshela tshitori u itela u thetshesela</p> <ul style="list-style-type: none"> • U nwala notsi musi vha tshi khou thetshesela • U thetshesela lwa vhudzivha <p>Nyambedzano ya Orala (yo rangwaho phanda nga mudededzi</p> <ul style="list-style-type: none"> • U ita nyambedzano yo disendekaho nga zwibveledzwa zwa orala • U sielisana 	<p>U vhalo tshibveledzwa tsha lithiretsha, tsumbo, nganea/ nganea pfufhi/folukuloo</p> <ul style="list-style-type: none"> • U sedza ho khetheaho kha mbonalo dza tshibveledzwa tsha lithiretsha • U sumbedza u psesesa mveledziso ya puloto na khudano, vhubvumbedzi na mathakheni, siangane, fhethuvhupo, mushumo wa muanetsheli, thero, kufhedzele na mafhedziselo <p>Maitela a u vhalo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U rangela u vhalo (u divhadza tshibveledzwa) • U vhalo (mbonalo dza tshibveledzwa) • Nga murahu ha u vhalo (u fhindula mbudziso, vhambedza, fhambanya, thathuvha <p>Vhurendi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mbonalo dza vhurendi 	<p>U nwala tshibveledzwa tsha vhudavhidzani: Vhurifhi ha fomala</p> <p>Fomethe i re yone</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kunangele kwa maipfi • Ndivho, tshigwada tsho livhiswaho khatsho • Nzudzanyo I lunzhedzanaho ya mafhungo • U shumisa matanganyi u itela u tumekanya • Mihumbulo mihulwane na I tikedzaho • Mapa wa muhumbulo u itela u vhekanya mihumbulo nga u tevhekana • U shumisa tshaka dza mafhungo dzo fhambanaho • Thounu 	<p>U ombedzelwa ha zwivhumbeo na milayo ya kushumisele kwa luambo zwo itwaho kha gireidi dzo fhiraho</p> <p>U shuma na/nga maipfi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mupeleto na phetheni dza mupeleto • Thukhufhadzo dza maipfi(abrivesheni) • Midzi, thangi na mitshila, mataluli <p>U shuma na/nga mafhungo:</p> <p>Pharagirafu ya thalutshedzo; pharagirafu ya mathomele; pharagirafu ya mafhedzele;</p>

GirEIDI YA 9 THEMO YA 2

VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U TALELA	U NWALA NA U NETSHEDZA	MILAYO NA ZWIVHUMBEO ZWA LUAMBO
	<ul style="list-style-type: none"> • Discourse markers • U haseledza 	<ul style="list-style-type: none"> • tshivhumbeo tsha nga ngomu tsha tshirendo, figara dza muambo/zwifanyiso zwa muhumbulo, raimi, muungo • tshivhumbeo tsha nnda tsha tshirendo, mitaladzi, maipfi, zwitanza •kunwalele • thalutshedzo yo dzumbamaho • limudi • thero na mulaedza <p>U vhalatalela u itela u pfesesa (shumisa tshibveledzwa tsho nwalwaho/ kana tshivhonwaho sa khathuni/zwipida zwa filimu)</p> <ul style="list-style-type: none"> • U sikima • U sikena • U vhalatalela wo tou fombe • U humbulela/ita iniferentsi (vhabvumbedzwa, fhethuvhupo, mulaedza) • U nea thalutshedzo ya maipfi a songo dowealeho nga u shumisa zwipida zwo a vhumbeo • Luambo lwa nyanyuwo <p align="center">Sedzulusani tshivhumbeo tsha samari</p>	<p align="center">U sedza kha maitete a u nwala</p> <p>U pulana</p> <ul style="list-style-type: none"> • U ita mvetomveto • U ita ndovhololo • U dzudzanya • U vhalulula u itela u khakhulula na u netshedza <p align="center">Nwalani vhurifhi ha tshiofisi ni tshi tevhedza maitete a u nwala</p>	<p>zwifhinga; tshivhumbeo tsha mafhongo; tshaka dza mafhungo</p> <p>Thalutshedzo dza maipfi:</p> <p>Maidioma na mirero</p> <p>Ndongazwiga na mupeleto:</p> <p>Zwidevhe; phetheni dza mupeleto;</p> <p>Divhaipfi kha nyimele: Ndovhololo ya girama u bva kha zve vhagudi vha nwala</p>

GIREIDI YA 9 THEMO YA 2

VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U TALELA	U NWALA NA U NETSHEDZA	MILAYO NA ZWIVHUMBEO ZWA LUAMBO
<p>MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 4 - U NWALA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zwibveledzwa tshumiswa (thiratsekishinala) (Maraga dza 10) (Vhukati ha Themo nahone u itwa murahu ha musi thesite ndangwa i tshi nga nwalwa). 				
7-8	<p>Zwitirathedzhi zwa u thetshelesa na u amba</p> <p>U thetshelesa muvhigo wa guranda</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tshivhumbeo • Mbonalo • Kushumisele kwa luambo • Thounu • Regisitara • Mathomele na mafhedzele <p>U nekedza muvhigo wa orala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kushumisele kwa luambo • Regisitara • Thounu • Luambo lwa muvhili • Mathomo, mutumbu na phendelo 	<p>U vhalo ripoto ya guranda/magazini</p> <p>Zwitirathedzhi zwa u vhalo</p> <ul style="list-style-type: none"> • U vhalo wo tou wo tou fombe • Mbonalo dza ndeme dza tshibveledzwa, tsumbo Puloto, vhabvumbedzwa, Fhethuvhupo, muanetsheli, limudi, thero, Kuvhonele kwa muanetsheli • U nea thalutshedzo dza maipfi a songo dowealeho nga u shumisa zwipida zwa maipfi o a vhumbaho • Thalutshedza I re khagala nay o dzumbamaho <p>Maitele a u vhalo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U rangela u vhalo (u divhadza tshibveledzwa) • U vhalo (mbonalo dza tshibveledzwa) 	<p>Nwalani maanea:</p> <p>Nganetshelo/Thaluso, Disikhesivi/nyambedzano/ U tata khani</p> <p>Kunangele kwa maipfi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tshitaela na vhubufiwa hawe • Thalutshedzo i re khagala • Thounu • Mihumbulo mihulwane na mituku • Mapa wa mihumbulo u ita ndunzhendunzhe ya mihumbulo <p>Netshedza maanea u ri a korekiwe</p> <p>U sedza kha maitele a u nwala</p> <p>U pulana</p> <ul style="list-style-type: none"> • U ita mvetomveto • U ita ndovhololo • U dzudzanya 	<p>U ombedzelwa ha zwivhumbeo na milayo ya kushumisele kwa luambo zwo itwaho kha gireidi dzo fhiraho</p> <p>U shuma na/ nga maipfi:</p> <p>Mamudi -</p> <p>Mamudi a thendelo</p> <p>Mamudi a ndaelo</p> <p>Mamudi a gonelo</p> <p>Mamudi a tsumbo</p> <p>U shuma na/nga mafungo:</p> <p>Tshivhumbeo tsha fhungo;</p> <p>Mafungo tswititi;</p> <p>mafungo mbumbano;</p>

GirEIDI YA 9 THEMO YA 2

VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U TALELA	U NWALA NA U NETSHEDZA	MILAYO NA ZWIVHUMBEO ZWA LUAMBO
		<ul style="list-style-type: none"> • Nga murahu ha u vhala (u fhindula mbudziso, vhambedza, fhambanya, thathuvha Vhurendi • Mbonalo dza vhurendi • tshivhumbeo tsha nga ngomu tsha tshirendo, figara dza muambo/zwifanyiso zwa muhumbulo, raimi, muungo • tshivhumbeo tsha nda tsha tshirendo, mitaladzi, maipfi, zwitanza •kunwalele • thalutshedzo yo dzumbamaho • limudi • thero na mulaedza U vhala/talela u itela u pfesesa (shumisa muvhigo wa gurannda) • U sikima • U sikena • Uvhala wo tou fombe • U inference (vhabvumbedzwa, fhethuvhupo na tshifhinga, mulaedza) 	<ul style="list-style-type: none"> • U vhalulula u itela u khakhulula na u netshedza Nwalani maanea ni tshi tevhedza maitele a u nwala 	<p>mafhungo tserekano; ipfi; zwifhinga</p> <p>Zwivhumbeo zwa mbudziso</p> <p>Mambwaita na mambwaitwa;</p> <p>Thalutshedzo dza maipfi:</p> <p>Maidioma na mirero</p> <p>Thalutshedzo dzi re khagala, dzo dzumbamaho, alitheresheni, asonentsi, lifamuthu</p> <p>Ndongazwiga na mupeleto:</p> <p>Phetheni dza mupeleto; zwidevhe; lunanga (apositirofi)</p>

GirEIDI YA 9 THEMO YA 2

VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U TALELA	U NWALA NA U NETSHEDZA	MILAYO NA ZWIVHUMBEO ZWA LUAMBO
		<ul style="list-style-type: none"> • U nea thalutshedzo ya maipfi a songo doweleaho nga u sedza zwipida zwo a vhumbaho • Luambo lwa nyanyuwo • U fhindula mbudziso 		<p>Divhaipfi kha nyimele: Ndovhololo ya girama u bva kha zwe vhagudi vha nwala</p>
<p>MUSHUMO WA U LINGA HA FOMALA WA 5: THESITE NDANGWA U FHINDULA ZWIBVELEDZWA (maraga 70)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tshibveledzwa tsha litherari kana tshi si tsha litherari (Tholokanyondivho) (maraga 25) • Tshibveledzwa tsha u tou vhone (maraga 15) • Samari (maraga 10) • Milayo na Zwivhumbeo zwa Luambo (maraga 20) 				
<p align="center">NYITO DZA U LINGA HA FOMETHIVI</p>				
	<p>Nyito dza U Thetshelesa na U Amba</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nyito dzo fhambanaho dza U Thetshelesa na U Amba • Nyito dza U Thetshelesa na U Amba dzine dza anana na nyimele ya Covid-19 	<p>Nyito dza U Vhala na U Lavhelesa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maitele a u vhala • Nyito dza u vhalela nṱha • Nyito dza tholokanyondivho (u vhalela u pfesesa) • Nyito dza litheretsha dzo dxisendekaho kha tshaka tharu dza litheretsha dzo randelwaho iyo simesita 	<p>Nyito dza U Nwala na U Netshedza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maitele a u nwala • Kuṅwalele kwa ndima / pharagirafu • Zwibveledzwa tshumiswa (thiratsekishinala) • Maanea • Maṅwalwa a vhusiki 	<p>Nyito dza Milayo na Zwivhumbeo zwa Luambo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nyito dzo vanganaho dza Milayo na Zwivhumbeo zwa Luambo

GirEIDI YA 9 THEMO YA 2				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U TALELA	U NWALA NA U NETSHEDZA	MILAYO NA ZWIVHUMBEO ZWA LUAMBO
	SAMARI			
	<p>MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 1 - Oraja - maraga dza 20</p> <ul style="list-style-type: none"> Vhadededzi vha thoma u ita mushumo uyu wa oraJa kha Themo 1 u itela u vhona uri vhagudi vhothe vha lingiwe musi Themo 2 i tshi fhela. 	<p>MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 4 - U NWALA</p> <ul style="list-style-type: none"> Zwibveledzwa tshumiswa (thiratsekishinala) (Maraga dza 20) <p>(Vhukati ha Themo murahu ha musi hu tshi nwalwa thesite ndangwa).</p>	<p>MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 5 - THESITE NDANGWA</p> <p>U fhindula zwi tshi bva kha zwibveledzwa: Tholokanyondivho ya u vhala (Maraga dza 70)</p> <ul style="list-style-type: none"> Mbudziso 1: Zwibveledzwa zwa Jitheretsha na zwi si zwa Jitheretsha (25) Mbudziso 2: Tshibveledzwa tsha u tou vhonwa (15) Mbudziso 3: Samarai (10) Mbudziso 4: Milayo na Zwivhumbeo zwa Luambo (20) 	

Gireidi 9 THEMO YA 3

VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U TALELA	U NWALA NA U NETSHEDZA	MILAYO NA ZWIVHUMBEO ZWA LUAMBO
1-2	<p>Zwitirathedzhi zwa u amba na u thetshelesa</p> <p>U thetshelesa nyambedzano vhukati ha vhatu vhavhili na mufhindulano (wo rangwaho phanda nga mudededzi)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tshivhumbeo na u aluwa ha mihumbulo • U shumisa zwikili zwa nyambedzano u swika kha thendelano. • Tshitaela tsha luambo <p>U vhala hu songo lugiselwaho</p> <ul style="list-style-type: none"> • U shumisa ipfi nga ndila yone, thounu na luvhilo • Ndongazwiga kha u vhala • Luambo lwa muvhili • Vhutumani na vhatsetshelesi 	<p>U vhala tshibveledzwa tsha lithiretsha, tsumbo, Dirama</p> <ul style="list-style-type: none"> • U sedza ho khetheaho kha mbonalo dza lithiretsha • U sumbedza u psesesa mveledziso ya puloto na khudano, vhubvumbedzi na mathakheni, siangane, fhethuvhupo, mushumo wa muanetsheli, thero, kufhedzele na mafhedziselo <p>Maitele a u vhala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U rangela u vhala (u divhadza tshibveledzwa) • U vhala (mbonalo dza tshibveledzwa) • Nga murahu ha u vhala (u fhindula mbudziso, vhambedza, fhambanya, thathuvha <p>U vhala/talela u itela u psesesa (zwibveledzwa zwa mbonalo, khathuni)</p>	<p>Zwibveledzwa zwa vhudavhidzani: tsumbo, Mufhindulano</p> <p>Kunangele kwa maipfi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tshitaela na vupfiwa hawe • Thalutshedzo i re khagala • Thounu • Mihumbulo mihulwane na mituku • Mapa wa mihumbulo u ita ndunzhendunzhe ya mihumbulo <p>U sedza kha maitele a u nwala</p> <p>U pulana</p> <ul style="list-style-type: none"> • U ita mvetomveto • U ita ndovhololo • U dzudzanya • U vhalulula u itela u khakhulula na u netshedza <p>Nwalani mufhindulano ni tshi tevhedza maitele a u nwala</p>	<p>U ombedzelwa ha zwivhumbeo na milayo ya kushumisele kwa luambo zwo itwaho kha gireidi dzo fhiraho</p> <p>U shuma na /nga maipfi:</p> <p>Madzina a zwikwameaho na a ngelekanyo Matanganyi na zwitanganyi</p> <p>U shuma na/nga mafungo:</p> <p>Tshipitshi; zwifhinga; tshaka dza mafungo; Tshaka dza pharagirafu; ipfi; mafhungodavhi na mafurase.</p> <p>Thalutshedzo dza maipfi:</p> <p>Pharanomi, pholisemi; homonimi</p>

Gireidi 9 THEMO YA 3

VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U TALELA	U NWALA NA U NETSHEDZA	MILAYO NA ZWIVHUMBEO ZWA LUAMBO
		<ul style="list-style-type: none"> • U sikima u wana muhumbulo muhulwane • U sikena u wana mihumbulo I tikedzaho • Uvhala wo tou fombe • U iniferea/ita khumbulelwa (vhabvumbedzwa, fhethuvhupo na tshifhinga, mulaedza) • U nea thalutshedzo ya maipfi a songo dowealeho na zwifanyiso • Luambo lwa nyanyuwo • U fhindula mbudziso • zwi diswaho nga u nanga na u siedza thalutshedzo kha tshibveledzwa • Thalutshedzo yo dzumbamaho na zwishumiswa zwa rithoriki • Ndeme ya thekiniki ya mbonalo 		<p>Ndongazwiga na mupeleto: Phetheni dza mupeleto Divhaipfi kha nyimele Ndovhololo ya girama u bva kha zwe vhagudi vha nwala</p>

Gireidi 9 THEMO YA 3

VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U TALELA	U NWALA NA U NETSHEDZA	MILAYO NA ZWIVHUMBEO ZWA LUAMBO
<p align="center">3-4</p>	<p>Zwitirathedzhi zwa u thetshelesa na u amba</p> <p>U thetshelesa na u shela mulenzhe kha nyambedzano ya phurodzhekithi yo disekaho kha bugu dza litheretsha (nyambedzano yo rangwaho phanda nga mudedzi)</p> <ul style="list-style-type: none"> • U thetshelesa kuitele kwa thodisiso • U thetshelesa vhutanzi ha kuitele kwa phurodzhekithi: • Methodo / maitele, Ndivho mathomele • Ndaela • Maga a kuitele kwa phurodzhekithi • U vhudzisa na u fhindula mbudziso • U kovhekana mihumbulo na kuvhonele 	<p>U vhalu u itela u wana mafhungo</p> <p>Ndila dza u tana phurodzhekithi: tsumbo, phositara, khungedzelo/burotsha/ u tana nga phawa phoindi/, luimbo lwa u repa, Riviyu/ Tshirendo tsha u khoda/ Diama ya nganetshelo/ n.z.</p> <p>Ndovholol ya litheretsha (Thermo 1 na 2)</p> <p>Zwitirathedzhi zwa u vhalu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U sikima, u sikena, visualization • u vhalu wo tou fombe • u ita iniferentse • Thalutshedzo dza maipfi • Kuvhonele kwa munwali • Mbuno na kuvhonele kwawe • Thalutshedzo yo dzumbamaho <p>U vhalu tshibveledzwa tsha litheretsha</p>	<p>Zwibveledzwa zwa vhudavhidzani zwo disendekaho nga zwitori/ dirama yo gudiwaho: tsumbo:</p> <p>burotsha//blog/ U ombedelwa ha zwivhumbeo na milayo ya kushumisele kwa luambo zwo itwaho kha gireidi dzo fhiraho</p> <p>positara/ khungedzelo/ riviyu</p> <p>Thodea dza tshibveledzwa na lushaka lwa tshibveledzwa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fomethe, tshitaela, kuvhonele kwau • Zwo livhiswaho khavho, ndivho na nyimele • Kunangele kwa maipfi, figara dza muambo, zwiga, muvhala • Tshivhumbeo tsha mafhungo, vhulapfu na lushaka • Kufhatelwe kwa phara <p>Kunangelwe kwa mbonalo na vhusiki</p> <p>U sedza kha maitele a u nwala</p> <p>U pulana</p>	<p>U ombedelwa ha zwivhumbeo na milayo ya kushumisele kwa luambo zwo itwaho kha gireidi dzo fhiraho</p> <p>U shuma na /nga maipfi:</p> <p>Mataluli</p> <p>U shuma na/ nga mafhungo:</p> <p>Tshipitshi; zwifhinga; tshaka dza mafhungo; Tshaka dza pharagirafu; ipfi; mafhungodavhi na mafurase.</p> <p>Thalutshedzo ya maipfi</p> <p>Thalutshedzo dzi re khagala/ thalutshedzo dzo dzumbamaho, Alitheresheni, asonentsi, khontsonetsi, lifanyamuthu, onomatopia, phani</p>

Gireidi 9 THEMO YA 3

VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U TALELA	U NWALA NA U NETSHEDZA	MILAYO NA ZWIVHUMBEO ZWA LUAMBO
		<p>U sedza ho khetheaho kha mbonalo dza litheretsha</p> <ul style="list-style-type: none"> • U sumbedza u pfesesea mveledziso ya puloto na khudano, vhubvumbedzi na mathakheni, siangane, fhethuvhupo, mushumo wa muanetsheli, thero, kufhedzele na mafhedziselo <p>Maitele a u vhala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U rangela u vhala (u divhadza tshibveledzwa) • U vhala (mbonalo dza tshibveledzwa) • Nga murahu ha u vhala (u fhindula mbudziso, vhambedza, fhambanya, thathuvha 	<ul style="list-style-type: none"> • U ita mvetomveto • U ita ndovhololo • U dzudzanya • U vhalulula u itela u khakhulula na u netshedza <p>Nwalani tshibveledzwa tsha vhudavhidzani</p>	<p>Ndongazwiga na mupeleto:</p> <p>Phetheni ya mupeleto</p> <p>Divhaipfi kha nyimele Ndovhololo ya girama u bva kha zwe vhagudi vha nwala</p>

Gireidi 9 THEMO YA 3

VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U TALELA	U NWALA NA U NETSHEDZA	MILAYO NA ZWIVHUMBEO ZWA LUAMBO
Mushumo wa u linga wa Fomaļa wa 6 – Mañwalwa a Vhusiki: Phorodzhekiti – Liga ļa 1: Thodisiso (Vhagudi vha ita thodisiso dza phurodzhekiti dzavho) – 20 maraga				
5-6	<p>Zwitirathedzhi zwa u thetshelesa na u amba</p> <p>U ita Orala Vhagudi vha ita thodisiso sa ndugiselo ya mushumo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maitele a u netshedza • Luambo lwa muvhili • Mathomele na mafhedzele • Kushumisele kwa luambo 	<p>U vhala tshibveledzwa tsha litheretsha: tsumbo: Nganea/nganea pfufhi/Folukuloo: tsumbo: legends, myths, fables</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mbonalo tsha tshibveledzwa sa: tshivhumbeo, vhabvumbedzwa, fhethuvhupo, puloto, khudano, zwiga, mungo wa vhudi, zwifanyiso zwa muhumbulo, u sedza ha u rangela <p>Maitele a u vhala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U rangela u vhala (u divhadza tshibveledzwa) • U vhala (mbonalo dza tshibveledzwa) • Nga murahu ha u vhala (u fhindula mbudziso, vhambedza, fhambanya, thathuvha 	<p>Nwalani maanea o disendekaho kha bugu ya litheretsha ye na guda: U anetshela/thaluso/ Vhuisa muhumbulo/Tata khani/burotsha/khungedzelo/blog Nwalani phurodzhekithi yone ine –</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fomethe I re yone na mbonalo • U vhekanya mawanwa (mapa wa muhumbulo) • Mihumbulo mihulwane na i tikedzaho • Kuvhekanyelwe kwa phara • U tevhekana ha dziphara u sumbedza vhutumani • U tumekanya hu re na ndunzhendunzhe • Luambo lwo tambaho • Kunangelwe kwa maipfi, • kuvhonele kwawe na tshitaela • Thaluso I re khagala • Thounu 	<p>U ombedzelwa ha zwivhumbeo na milayo ya kushumisele kwa luambo zwo itwaho kha gireidi dzo fhiraho Matanganyi na zwitanganyi</p> <p>U shuma na/ nga mafhungo: Tshipitshi; zwifhinga; tshaka dza mafhungo; Tshaka dza pharagirafu; ipfi; mafhungodavhi na mafurase</p> <p>Thalutshedzo dza maipfi: mafanyisiSynonyms mafhambanyi</p> <p>makateli Pholisemi</p>

Gireidi 9 THEMO YA 3

VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U TALELA	U NWALA NA U NETSHEDZA	MILAYO NA ZWIVHUMBEO ZWA LUAMBO
		<p>U vhalatalela u itela u pfesesa (zwibveledzwa zwa mbonalo, na zwa u nwala) Zwitirathedzhi</p> <ul style="list-style-type: none"> • U sikima u wana muhumbulo muhulwane • U sikena u wana mihumbulo l tikedzaho • Uvhala wo tou fombe • U iniferea/ita khumbulelwa (vhabvumbedzwa, fhethuvhupo na tshifhinga, mulaedza) • U nea thalutshedzo ya maipfi a songo doweleaho na zwifanyiso • Luambo lwa nyanyuwo • U fhindula mbudziso • zwi diswaho nga u nanga na u siedza thalutshedzo kha tshibveledzwa • Thalutshedzo yo dzumbamaho na zwishumiswa zwa rithoriki • khumbulelwa nga munwali na kufhedzele <p>U ita samari ya tshibveledzwa</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mihumbulo mihulwane na l tikedzaho • Mapa wa muhumbulo u itela u vhekanya mihumbulo nga u tevhekana • U nekedza maanea uri a korekiwe <p>U sedza kha maitete a u nwala</p> <p>U pulana</p> <ul style="list-style-type: none"> • U ita mvetomveto • U ita ndovhololo • U dzudzanya • U vhalulula u itela u khakhulula na u netshedza <p>Nwalani maanea o disendekaho nga bugu ya litheretsha ye na guda, ni tevhedze maitete a u nwala</p>	<p>Ndongazwiga na mupeleto:</p> <p>Phetheni ya mupeleto</p> <p>Divhaipfi kha nyimele Ndovhololo ya girama u bva kha zve vhagudi vha nwala</p>

Gireidi 9 THEMO YA 3

VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U TALELA	U NWALA NA U NETSHEDZA	MILAYO NA ZWIVHUMBEO ZWA LUAMBO
	<p>Mushumo wa U linga wa Fomala wa 6 – Mañwalwa a Vhusiki: Phurodzhekithi - Liga la 2: U ñwala (Vhagudi vha thoma u ñwala phurodzhekithi dzavho) – Maraga dza 30</p> <ul style="list-style-type: none"> • U pulana/u rangela u nwala ha phurodzhekithi • U ita mvetomveto • U dovholola • U dzudzanya • U vhalulula u itela u khakhulula U netshedza 			
<p>7-8</p>	<p>Zwitirathedzhi zwa u thetshesela na u amba</p> <p>U ita Orala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Language use • Rigisitara • Thounu • Luambo lwa muvhili • Mathomele na mafhedzele 	<p>Tshibveledzwa tsha litheretsha sa dirama/ nganea pfufhi, ngaea dza vhaswa/nganea</p> <p>U sedza ho khetheaho kha mbonalo dza tshibveledzwa tsha lithiretsha</p> <ul style="list-style-type: none"> • sa vhabvumbedzwa, nyito, mufhindulano, puloto. Khudzano, siangane, fhethuvhupo, muanetsheli, thero <p>Maitele a u vhalala:</p>	<p>Zwibveledzwa zwa vhudavhidzani: riviya</p> <p>Thodea dza tshibveledzwa na lushaka lwa tshibveledzwa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fomethe, tshitaela, kuvhonele kwau • Zwo livhiswaho khavho, ndivho na nyimele • Kunangele kwa maipfi, thalutshedzo i re khagala • Tshivhumbeo tsha mafhungo, vhulapfu na lushaka • Kufhatelwe kwa phara <p>Mihumbulo mihulwane na I tikedzaho</p>	<p>U ombedzelwa ha zwivhumbeo na milayo ya kushumisele kwa luambo zwo itwaho kha gireidi dzo fhiraho</p> <p>U shuma na/ nga maipfi: Mataluli</p> <p>U shuma na/nga mafhungo: Pharagirafu ya thaluso; phara ya u nanga; phara ya u vhekanya.</p> <p>U shuma na/nga maipfi: Makateli</p>

Gireidi 9 THEMO YA 3

VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U TALELA	U NWALA NA U NETSHEDZA	MILAYO NA ZWIVHUMBEO ZWA LUAMBO
		<ul style="list-style-type: none"> • U rangela u vhala (u divhadza tshibveledzwa) • U vhala (mbonalo dza tshibveledzwa) • Nga murahu ha u vhala (u fhindula mbudziso, vhambedza, fhambanya, thathuvha) <p>Vhurendi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mbonalo dza vhurendi • tshivhumbeo tsha nga ngomu tsha tshirendo, figara dza muambo/zwifanyiso zwa muhumbulo, raimi, muungo • tshivhumbeo tsha nda tsha tshirendo, mitaladzi, maipfi, zwitanza • kunwalele • thalutshedzo yo dzumbamaho • limudi • thero na mulaedza 	<p>U shumisa matanganyi u itela u tumekanya</p> <p>U sedza kha maitete a u nwala</p> <p>U pulana</p> <ul style="list-style-type: none"> • U ita mvetomveto • U ita ndovhololo • U dzudzanya • U vhalulula u itela u khakhulula na u netshedza <p>Nwalani riviyu ni tshi tevhedza maitete a u nwala</p>	<p>Ndongazwiga na mupeleto:</p> <p>Phetheni ya mupeleto</p> <p>Divhaipfi kha nyimele Ndovhololo ya girama u bva kha zve vhagudi vha nwala</p>

Gireidi 9 THEMO YA 3

VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U TALELA	U NWALA NA U NETSHEDZA	MILAYO NA ZWIVHUMBEO ZWA LUAMBO
	<p>Mushumo wa u linga wa Fomaļa wa 7 – Mañwalwa a Vhusiki: Phurodzhekiti - Liga ļa 3: Mukumedzo wa Oraļa (Vhagudi vha ita Mukumedzo wa Oraļa wa Phurodzhekiti dzavho) – 20 maraga</p> <ul style="list-style-type: none"> • U shumisa tshivhumbeo tsho teaho: mathomo, mutumbu na mafhedzele • U ñekedza muṭoḍo kana mudzedze wa mafhungo na zwidodombedzwa zwa u tikedza • Vhuṭanzi ha uri nangoho ho itwa risetshe kana ṭhoḍisiso • U shumisa luambo lwa muvhili lwo teaho khathihi, tsumbo, kutshimbidzele kwa zwanda, maṭo, na zwinwe • Ipfi lo ṭambaho • U dzhenelela kha nyambedzano • U nea muvhigo u fhaṭaho • U lalamisa nyambedzano • U sumbedza thompho <p>Mushumo wa u linga ha fomala wa orala u tea u thoma kha Themo ya 3 wa khunyeledzwa kha Themo ya 4 hune wa do rekhodiwa hone.</p>		<p>U LINGA HA FOMALA MUSHUMO 8 LITHERETSHA (Mbudziso thukhu) -30 Maraga</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tshirendo (10) • Dirama (10) • Nganeapfufhi (10) 	

Gireidi 9 THEMO YA 3

VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U TALELA	U NWALA NA U NETSHEDZA	MILAYO NA ZWIVHUMBEO ZWA LUAMBO
9-10	<p>Zwitirathedzhi zwa u thetshelesa na u amba</p> <p>U anetshela tshitori</p> <ul style="list-style-type: none"> • U sedza kha: zwickili zwa u amba, thounu, Mubulo wa maipfi, luvhilo, u tanganya mato, kuimele, ngafhadzo • nyambedzano na mbonalo dza tshitori <p>U vhalela ntha ho lugiselwaho</p> <ul style="list-style-type: none"> • U shumisa zwickili zwo teaho zwa u amba sa thounu, mubulo wa ipfi, luvhilo, u amba a tshi elela 	<p>U vhala tshibveledzwa tsha litheretsha sa dirama</p> <p>U sedza ho khetheaho kha mbonalo dza tshibveledzwa tsha lithiretsha</p> <ul style="list-style-type: none"> • sa vhabvumbedzwa, nyito, mufhindulano, puloto. Khudzano, siangane, fhethuvhupo, muanetsheli, thero <p>Maitele a u vhala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U rangela u vhala (u divhadza tshibveledzwa) • U vhala (mbonalo dza tshibveledzwa) • Nga murahu ha u vhala (u fhindula mbudziso, vhambedza, fhambanya, thathuvha <p>Vhurendi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mbonalo dza vhurendi • tshivhumbeo tsha nga ngomu tsha tshirendo, figara dza 	<p>Zwibveledzwa zwa vhudavhidzani:</p> <p>tsumbo: e-meili:</p> <p>Fomethe i re yone</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kunangele kwa maipfi • Ndivho, tshigwada tsho livhiswaho khatsho • Nzudzanyo i lunzhedzanaho ya mafhungo • U shumisa matanganyi u itela u tumekanya • Mihumbulo mihulwane na i tikedzaho • Mapa wa muhumbulo u itela u vhekanya mihumbulo nga u tevhekana • U shumisa tshaka dza mafhungo dzo fhambanaho • Thounu • Kushumisele kwa luambo • Rigisita <p>U sedza kha maitele a u nwala</p> <p>U pulana</p> <ul style="list-style-type: none"> • U ita mvetomveto 	<p>U ombedzelwa ha zwivhumbeo na milayo ya kushumisele kwa luambo zwo itwaho kha gireidi dzo fhiraho:</p> <p>Verbs</p> <p>Interrogative, demonstrative, indefinite pronouns</p> <p>Sentence level work:</p> <p>Procedure, spatial order, order of importance, concluding paragraph</p> <p>Word meaning:</p> <p>One word for a phrase</p> <p>Punctuation and spelling:</p> <p>spelling patterns</p> <p>Divhaipfi kha nyimele</p>

Gireidi 9 THEMO YA 3

VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U TALELA	U NWALA NA U NETSHEDZA	MILAYO NA ZWIVHUMBEO ZWA LUAMBO
		muambo/zwifanyiso zwa muhumbulo, raimi, muungo • tshivhumbeo tsha nnda tsha tshirendo, mitaladzi, maipfi, zwitanza •kunwalele • thalutshedzo yo dzumbamaho • limudi • thero na mulaedza	• U ita ndovhololo • U dzudzanya • U vhalulula u itela u khakhulula na u netshedza Nwalani e-meili	Ndovhololo ya girama u bva kha zwe vhagudi vha nwala
NYITO DZA U LINGA DZA FOMETHIVI				
	Nyito dza U Thetshelesa na U Amba <ul style="list-style-type: none"> • Nyito dzo fhambanaho dza U Thetshelesa na U Amba • Nyito dza U Thetshelesa na U Amba dzine dza anana na nyimele ya Covid-19 	Nyito dza U Vhala na U Lavhelesa <ul style="list-style-type: none"> • Maitele a u vhala • Nyito dza u vhaleta n̄tha • Nyito dza t̄holokanyon̄divho (u vhaleta u pfesesa) • Nyito dza t̄litheretsha dzo t̄isendekaho kha tshaka tharu dza t̄litheretsha dzo randelwaho iyo simesita 	Nyito dza U Nwala na U Netshedza <ul style="list-style-type: none"> • Maitele a u nwala • Kunwalele kwa ndima / pharagirafu • Zwibveledzwa tshumiswa (thiratsekishinala) • Maanea • Manwalwa a vhusiki 	Nyito dza Milayo na Zwivhumbeo zwa Luambo <ul style="list-style-type: none"> • Nyito dzo vanganaho dza Milayo na Zwivhumbeo zwa Luambo

Gireidi 9 THEMO YA 3				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U TALELA	U NWALA NA U NETSHEDZA	MILAYO NA ZWIVHUMBEO ZWA LUAMBO
	SAMARI			
	<p>Mushumo wa u linga wa Fomaḷa wa 6 – Maḅwalwa a Vhusiki: Phurodzhekiti – Ḳiga ḷa 2: U ḅwala (Vhagudi vha thoma u ḅwala phurodzhekiti dzavho) – Maraga dza 30</p>	<p>Mushumo wa u linga wa Fomaḷa wa 7 – Maḅwalwa a Vhusiki: Phurodzhekiti – Ḳiga ḷa 3: Mukumedzo wa Oraḷa (Vhagudi vha ita Mukumedzo wa Oraḷa wa Phurodzhekiti dzavho) – 20 maraga Mushumo wa u linga ha fomala wa orala u tea u thoma kha Themo ya 3 wa khunyeledzwa kha Themo ya 4 hune wa do rekhodiwa hone.</p>	<p>MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 8 U FHINDULA MANWALWA A LITHERETSHA (MARAGA DZA 30)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tshirendo (10) • Dirama (10) • Nganeapfufhi (10) 	

Gireidi ya 9 THEMO 4

VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U TALELA	U NWALA NA U NETSHEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO YA KUSHUMISELE KWA LUAMBO
1-2	<p>U thetshelesa u itela u pfesesa</p> <ul style="list-style-type: none"> • U fhindula nga vhudzivha kha zwibveledzwa zwo fhambanaho • U thetshelesa u itela u wana mafhungo • U thetshelesa u itela u takalela • U fhindula mbudziso <p>Orala: Tshipitshi tshi songo lugiselwaho</p> <p>U nanga thoho yo teaho</p> <ul style="list-style-type: none"> • U kuvhanganya vhutanzi nga ndunzhendunzhe • Topola divhaipfi yone na zwivhumbeo zwa luambo • Mathomele a vhudi, mutumbu na phendelo 	<p>Tshibveledzwa tsha litheretsha sa/nganea</p> <p>pfufhi/nganea/folukuloo/dirama</p> <p>U sedza ho khetheaho kha mbonalo dza tshibveledzwa tsha lithiretsha</p> <ul style="list-style-type: none"> • sa vhabvumbedzwa, nyito, mufhindulano, puloto. Khudzano, siangane, fhethuvhupo, muanetsheli, thero <p>Maitele a u vhalala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U rangela u vhalala (u divhadza tshibveledzwa) • U vhalala (mbonalo dza tshibveledzwa) • Nga murahu ha u vhalala (u fhindula mbudziso, vhambedza, fhambanya, thathuvha <p>Vhurendi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mbonalo dza vhurendi • tshivhumbeo tsha nga ngomu tsha tshirendo, figara dza muambo/zwifanyiso zwa muhumbulo, raimi, muungo 	<p>Zwibveledzwa zwa vhudavhidzani: tsumbo: Vhurifhi vhu fhelekedzaho CV na VC</p> <p>Thodea dza tshibveledzwa na lushaka lwa tshibveledzwa</p> <ul style="list-style-type: none"> • U shumisa zwiga zwa mbonalo na u dizaina • Zwo livhiswaho khavho, ndivho na nyimele • Kunangele kwa maipfi, thalutshedzo i re khagala • Tshivhumbeo tsha mafhungo, vhulapfu na lushaka • Kufhatelwe kwa phara Mihumbulo mihulwane na I tikedzaho <p>U shumisa matanganyi u itela u tumekanya</p>	<p>U ombedelwa ha zwivhumbeo na milayo ya kushumisele kwa luambo zwo itwaho kha gireidi dzo fhiraho</p> <p>Word level work:</p> <p>Maiti</p> <p>U shuma na/ mafhungo:</p> <p>Tshipitshi tsho livhaho na tshi songo livhaho.</p> <p>Maambaita na mambwaitwa</p> <p>Thalutshedzo ya maipfi:</p> <p>Mbudziso dzi no tendela phindulo dzo fhambanaho, tshumiso ya maipfi nga ndila yo dowealeho fhedzi yo khakheaho(kilishi), tshumiso ya maipfi ane naho a bvisiwa a si thithise muhumbulo(ridandentsi),ndovhololo ya maipfi a ambaho zwithu zwithihi(thotholodzhi),luambo lwa tshitaratani(silene), luambo lune lwa shumiswa kha tsiimiswa tsha henefho, (dzhagoni)</p>

Gireidi ya 9 THEMO 4

VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U TALELA	U NWALA NA U NETSHEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO YA KUSHUMISELE KWA LUAMBO
	<ul style="list-style-type: none"> • u shumisa zwishumiswa zwa mbonalo, na zwa u thetshelesa ho teaho 	<ul style="list-style-type: none"> • tshivhumbeo tsha nda tsha tshirendo, mitaladzi, maipfi, zwitanza • kunwalele • thalutshedzo yo dzumbamaho • limudi • thero na mulaedza 	<p>U sedza kha maitete a u nwala</p> <p>U pulana</p> <ul style="list-style-type: none"> • U ita mvetomveto • U ita ndovhololo • U dzudzanya • U vhalulula u itela u khakhulula na u netshedza <p>Nwalani vhurifhi vhu fhelekedzaho CV na CV</p>	<p>Ndongazwiga na mupeleto: Phetheni ya mupeleto.</p> <p>Divhaipfi kha nyimele Ndovhololo ya girama u bva kha zwe vhagudi vha nwala</p>

Gireidi ya 9 THEMO 4

VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U TALELA	U NWALA NA U NETSHEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO YA KUSHUMISELE KWA LUAMBO
<p>U LINGA HA FOMALA MUSHUMO WA 7 ORALA: (20 maraga) U netshedza Phurodzhekithi lwa Orala. Vhadededzi vha thoma maitete aya u bva nga Themo ya 3 u itela uri vhangudi vhothe vha vhe vho lingiwa hu tshi swika themo ya 4)</p>				
<p>3-4</p>	<p>Zwitirathedzhi zwa u thetshelesa na u amba Tholokanyondivho ya u thetshelesa (u shumisa mufhindulano wo rekhodiwaho) <ul style="list-style-type: none"> • U thetshelesa mufhindulano • U nwala notsi -- Luambo na maanda -- Thounu -- Limudi -- Mathomele na mafhedzele • U fhindula mbudziso <p>Orala (yo rangwaho phanda nga mudededzi)</p> <ul style="list-style-type: none"> • U ita nyedziselo </p>	<p>U vhala tshibveledzwa tsha litheretsha: nganea pfufhi/dirama U sedza ho khetheaho kha mbonalo dza tshibveledzwa tsha lithiretsha</p> <ul style="list-style-type: none"> • sa vhabvumbedzwa, nyito, mufhindulano, puloto. Khudzano, siangane, fhethuvhupo, muanetsheli, thero <p>Maitete a u vhala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U rangela u vhala (u divhadza tshibveledzwa) • U vhala (mbonalo dza tshibveledzwa) • Nga murahu ha u vhala (u fhindula mbudziso, vhambedza, fhambanya, thathuvha <p>U vhala/taleta u itela u pfesesa:</p>	<p>Zwibveledzwa zwa vhudavhidzani, tsumbo: Masia/ Ndaela/</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fomethe I re yone • U vhekanya mafhungo (mapa wa muhumbulo) • Mihumbulo mihulwane na I tikedzaho • kuvhekanyelwe kwa dziphara • Ndunzhendunzhe ya dzi phara I re na vhumani ha mafhungo • Matanganyi u itela vhumani • kuvhekanyele kwa luambo <p>U sedza kha maitete a u nwala</p> <p>U pulana</p> <ul style="list-style-type: none"> • U ita mvetomveto 	<p>U ombedzelwa ha zwivhumbeo na milayo ya kushumisele kwa luambo zwo itwaho kha gireidi dzo fhiraho</p> <p>Madzina vhukuma, madzina tserekano</p> <p>U suman a/nga mafhungo:</p> <p>Ndaela, dzudzanyo u ya nga ndeme, dzudzanyo ya zwikhala, pharagirafu ya kufhedzele</p> <p>Thalutshedzo dza maipfi:</p> <p>U sedza nga sia lithihi, u vha na luvhengela mbiluni, u dzhia sia, nyanyuwo</p> <p>Ndongazwiga na mupeleto:</p> <p>Phetheni ya mupeleto</p> <p>Abriviesheni - inishialazesheni, akhironimi, kilipidi, pfufhifhadzo ya dzina(thirakhesheni)</p>

Gireidi ya 9 THEMO 4

VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U TALELA	U NWALA NA U NETSHEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO YA KUSHUMISELE KWA LUAMBO
	<ul style="list-style-type: none"> • Nyambedzano ya foramu/khaseledzo • U sielisa • Kushumisele kwa luambo • U sa tendelana kha nyambedzano • Mathomele na mafhedzele 	<p>(zwibveledzwa zwa mbonalo, midia sa girafu/khathuni kana khungedzelo)</p> <ul style="list-style-type: none"> • U sikima, u sikena, visualization • U vhala wo tou fombe • U ita iniferentsi/khumbulelwa • Thalutshedzo dza maipfi • Kuvhonele kwa munwali • Mbuno na kuvhonselwe kwawe • Thalutshedzo yo dzumbaho 	<ul style="list-style-type: none"> • U ita ndovhololo • U dzudzanya • U vhalulula u itela u khakhulula na u netshedza <p>Nwalani tshibveledzwa tsha ndaela</p>	<p>clipped, truncation, aphesis, portmanteau</p> <p>Divhaipfi kha nyimele</p> <p>Ndovhololo ya girama u bva kha zwe vhagudi vha nwala</p>

Gireidi ya 9 THEMO 4

VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U TALELA	U NWALA NA U NETSHEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO YA KUSHUMISELE KWA LUAMBO
5-6	<p>Zwitrathedzhi zwa u thetshesela na u amba</p> <p>U vhalela ntha ho lugiselwaho</p> <ul style="list-style-type: none"> • U shumisa zwickili zwo teaho zwa u amba sa thounu, mubulo wa maipfi, luvhilo, u bvisa ipfi, mabulele, u elela <p>Khaseledzo (yo rangwaho phanda nga mudededzi)</p> <ul style="list-style-type: none"> • U nanga thoho na nyimele ya vhudi • Maitele a u amba • Luambo na maanda • u sa lata vhutala 	<p>U vhala tshibveledzwa tsha lithiretsha, tsumbo, Dirama/nganea pfufhi</p> <ul style="list-style-type: none"> • U sedza ho khetheaho kha mbonalo dza litheretsha • U sumbedza u psesesa mveledziso ya puloto na khudano, vhubvumbedzi na mathakheni, siangane, fhethuvhupo, mushumo wa muanetsheli, thero, kufhedzele na mafhedziselo <p>Maitele a u vhala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U rangela u vhala (u divhadza tshibveledzwa) • U vhala (mbonalo dza tshibveledzwa) • Nga murahu ha u vhala (u fhindula mbudziso, vhambedza, fhambanya, thathuvha <p>U vhala/u talela, tsumbo, athikili ya guranda</p> <p>/magazine u itela u psesesa na wana mafhungo</p>	<p>Zwibveledzwa zwa vhudavidzani:</p> <p>Nganeavhutshilo ya mufu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fomethe ire yone • Ndivho • Mihumbulo mihulwane na l tikedzaho • kushumisele kwa luambo • Rigisitara • kuvhekanyele kwone kwa mafhungo • U shumisa matanganyi u itela u tumekanya • U shumisa tshaka dza mafhungo dzo fhambanaho, Vhulapfu na tshivhumbeo <p>U sedza kha maitele a u nwala</p> <p>U pulana</p> <ul style="list-style-type: none"> • U ita mvetomveto • U ita ndovhololo • U dzudzanya 	<p>U ombedelwa ha zwivhumbeo na milayo ya kushumisele kwa luambo zwo itwaho kha gireidi dzo fhiraho</p> <p>U shuma na/ nga maipfi: maiti, madzina</p> <p>u shuma na/ nga mafhungo: Thalutshedzo: zwiitisi na zwi zwidisaho</p> <p>Thalutshedzo ya maipfi. Word meaning: Tsudzuluso ya thalutshedzo, u shumisa luambo u itela ndivho dzo khetheaho, makateli</p> <p>Ndongazwiga na mupeleto: Phetheni ya mupeleto.</p> <p>Divhaipfi kha nyimele</p> <p>Ndovhololo ya girama u bva kha zwe vhagudi vha nwala</p>

Gireidi ya 9 THEMO 4

VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U TALELA	U NWALA NA U NETSHEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO YA KUSHUMISELE KWA LUAMBO
		<p>Reading strategies Comprehension passage in text book</p> <ul style="list-style-type: none"> • u sikima na u sikena • U vhalo wo tou fombe • Ndivho na tshigwada tsho livhiwaho • U nea thalutshedzo yo dzumbamaho na mafhedzele • Mbuno na kuvhonele kwawe • U nea kuvhonele kwawe • Thalutshedzo ya maipfi a songo dowealeho • Topola luambo lwa u fhuredzela <p>Ita samari ya tshibveledzwa</p>	<ul style="list-style-type: none"> • U vhalulula u itela u khakhulula na u netshedza <p>Nwalani nganea vhutshilo ya mufu ni tshi tevhela maitete a u nwala</p>	
<p>U LINGA HA FOMALA MUSHUMO 9 U NWALA (60 Maraga) U nwalwa hu sa athu u nwalwa thesite i re fhasi ha ndango</p> <p>Zwibveledzwa zwa vhudavhidzani (2 zwipfufhi kana 1 tshilapfu) Riviyu/ vhurifhi vhu fhelekedzaho CV na CV/ Nganea vhutshilo ya mufu/ Masia (20 maraga)</p>				

Gireidi ya 9 THEMO 4

VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U TALELA	U NWALA NA U NETSHEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO YA KUSHUMISELE KWA LUAMBO
7-8	Zwitirathedzhi zwa u thetshelesa na u amba Ndovhololo	U vhala na u talela: Ndovhololo ya zwitirathedzhi zwa vhala na zwa u fhindula zwibveledzwa.	U nwala: Ndovhololo ya zwibveledzwa zwa u nwala: Maanea na zwibveledzwa zwa vhudavhidzani	Ndovhololo U shuma na/nga maipfi: Ndovhololo U shuma na/nga mafhungo: Ndovholol Thalutshedza dza maipfi: Ndovhololo Ndongazwiga na mupeleto: Ndovhololo.
VHEGE 9-10	<p>MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA 10: THESITE NDANGWA</p> <p>U FHINDULA ZWIBVELEDZWA (70 Maraga)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Litherari/ zwi si - Litherari (25 Maraga) • Zwibveledzwa zwa mbonalo (15 Maraga) • Samari (10 Maraga) • Milayo na Zwivhumbeo zwa Luambo (20 Maraga) 			

Gireidi ya 9 THEMO 4				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U TALELA	U NWALA NA U NETSHEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO YA KUSHUMISELE KWA LUAMBO
NYITO DZA U LINGA DZA FOMETHIVI				
	<p>Nyito dza U Thetshelesa na U Amba</p> <ul style="list-style-type: none"> Nyito dzo fhambanaho dza U Thetshelesa na U Amba Nyito dza U Thetshelesa na U Amba dzine dza anana na nyimele ya Covid-19 	<p>Nyito dza U Vhala na U Lavhelesa</p> <ul style="list-style-type: none"> Maitele a u vhala Nyito dza u vhalela nṅha Nyito dza ṅholokanyondivho (u vhalela u pfesesa) Nyito dza ṅlitheretsha dzo ṅisendekaho kha tshaka tharu dza ṅlitheretsha dzo randelwaho iyo simesita 	<p>Nyito dza U Nwala na U Netshedza</p> <ul style="list-style-type: none"> Maitele a u ṅwala Kuṅwalele kwa ndima / pharagirafu Zwibveledzwa tshumiswa (thiratsekishinala) Maanea Maṅwalwa a vhusiki 	<p>Nyito dza Milayo na Zwivhumbeo zwa Luambo</p> <ul style="list-style-type: none"> Nyito dzo vanganaho dza Milayo na Zwivhumbeo zwa Luambo
SAMARI				
	<p>U LINGA HA FOMALA MUSHUMO WA 7 ORALA: (20 maraga)</p> <p>U netshedza</p> <p>Phurodzhekithi Iwa Orala.</p> <p>Vhadededzi vha thoma maitele aya u bva nga Themo ya 3 u itela uri vthagudi vhothe vha vhe vho lingiwa hu tshi swika themo ya 4)</p>	<p>U LINGA HA FOMALA MUSHUMO 9 U NWALA (60 Maraga) U nwalwa hu sa athu u nwalwa thesite i re fhasi ha ndango</p> <p>Zwibveledzwa zwa vhudavhidzani (2 zwipfufhi kana 1 tshilapfu) Riviyu/ vhurifhi vhu fhelekedzaho CV na CV/ Nganea vhutshilo ya mufu/ Masia (20 maraga)</p>	<p>MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA 10: THESITE NDANGWA</p> <p>U FHINDULA ZWIBVELEDZWA (70 Maraga)</p> <ul style="list-style-type: none"> Litherari/ zwi si - Litherari (25 Maraga) Zwibveledzwa zwa mbonalo (15 Maraga) Samari (10 Maraga) Milayo na Zwivhumbeo zwa Luambo (20 Maraga) 	